

Ex 4

$$1 = \frac{3}{3} = \frac{5}{5} = \frac{8}{8} = \frac{11}{11} = \frac{20}{20} = \frac{100}{100} \dots$$

Ex 5

$$\frac{5}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$$



1 gâteau entier + $\frac{1}{4}$

$$\frac{10}{7} = \frac{7}{7} + \frac{3}{7}$$

$$\frac{10}{7} = 1 + \frac{3}{7}$$



1 gâteau entier + $\frac{3}{7}$

$$\frac{9}{6} = \frac{6}{6} + \frac{3}{6}$$

$$\frac{9}{6} = 1 + \frac{3}{6}$$



1 gâteau entier + $\frac{3}{6}$

$$\frac{7}{5} = \frac{5}{5} + \frac{2}{5}$$


$$\frac{7}{5} = 1 + \frac{2}{5}$$



1 gâteau entier + $\frac{2}{5}$

$$\frac{12}{10} = \frac{10}{10} + \frac{2}{10}$$


$$\frac{12}{10} = 1 + \frac{2}{10}$$



1 gâteau entier + $\frac{2}{10}$

$$\frac{15}{12} = \frac{12}{12} + \frac{3}{12}$$

$$\frac{15}{12} = 1 + \frac{3}{12}$$



1 gâteau entier + $\frac{3}{12}$